

Docket No.: 1422-0428P
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Teruo KUBOTA et al.

Application No.: 09/581,594

Confirmation No.: 9805

Filed: June 15, 2000

Art Unit: 1751

For: PROCESS FOR PRODUCING DETERGENT
PARTICLES

Examiner: L. M. Douyon

REQUEST FOR REFUND
(IMPROPER CHARGE OF DEPOSIT ACCOUNT)

MS 16
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I. REFUND REQUEST

This is a request for a refund with respect to the charge to Deposit Account 02-2448 shown on the statement for the month of March 2006 for the above-identified

application patent

A copy of the monthly statement in which the error referred to occurs, accompanies this request.

II. FEES CHARGED FOR WHICH REFUND REQUESTED

	<u>AMOUNT OF REFUND REQUESTED</u>
<input type="checkbox"/> filing fee	_____
<input type="checkbox"/> search fee	_____
<input type="checkbox"/> examination fee	_____
<input type="checkbox"/> surcharge for filing the basic filing on a date later than the filing date of the application (37 C.F.R. § 1.16(e))	_____
 and/or	
<input type="checkbox"/> surcharge for filing the oath or declaration on a date later than the filing date of the application (37 C.F.R. § 1.16(e))	_____
<input type="checkbox"/> extension of term	
<input type="checkbox"/> first month	_____
<input type="checkbox"/> second month	_____
<input type="checkbox"/> third month	_____
<input type="checkbox"/> fourth month	_____
<input type="checkbox"/> excess claims	_____
<input type="checkbox"/> issue fee	_____
<input type="checkbox"/> petition fee	_____

III. EXPLANATION OF WHY CONTESTED CHARGE IS IN ERROR

The Information Disclosure Statement filed on March 6, 2006 was filed concurrently with a Request for Continued Examination. Therefore, no fees were due with regard to the Information Disclosure Statement.


IV. MANNER OF REFUND

Please make refund by crediting Account No. 02-2448.

We respectfully request that the attached copy of this letter be returned to us with an indication that the credit has been processed.

Dated: JUN 12 2006

Respectfully submitted,

By 

John W. Bailey
Registration No.: 32,881
BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP
8110 Gatehouse Road
Suite 100 East
P.O. Box 747
Falls Church, Virginia 22040-0747
(703) 205-8000
Attorney for Applicant

Attachment(s)

Return To:
USPTO
Home
Page

Finance
Online
Shopping
Page



**United States
Patent and
Trademark Office**

Statement
Month: Mar-06

Account
Number: 22448

Name: STEWART
KOLASCH &
BIRCH
Attention: GATEHOUS
Address: E ROAD
FALLS
City: CHURCH
State: VA
Zip: 22042
Country: STATES OF
AMERICA

DATE	SEQ	POSTING	ATTORNEY	FEE	AMT	BAL
		REF TXT	DOCKET	CODE		
1-Mar	1	10791819 4299-0122P		1253	(\$1,020.00)	\$19,478.00
1-Mar	4	10500701 0071-0593PUS1		1201	\$200.00	\$19,278.00
1-Mar	5	10500701 0071-0593PUS1		1202	\$100.00	\$19,178.00
1-Mar	6	10500701 0071-0593PUS1		1801	\$790.00	\$18,388.00
1-Mar	7	10500701 0071-0593PUS1		1252	\$450.00	\$17,938.00
1-Mar	15	11362603 1718-0214PUS2		1014	\$300.00	\$17,638.00
1-Mar	16	11338904 0425-0860PUS2		1205	\$250.00	\$17,388.00
1-Mar	16	11362603 1718-0214PUS2		1114	\$500.00	\$16,888.00
1-Mar	17	11362603 1718-0214PUS2		1314	\$600.00	\$16,288.00
1-Mar	18	11362603 1718-0214PUS2		1205	\$100.00	\$16,188.00
1-Mar	21	10031342 3631-0118P		1501	\$1,400.00	\$14,788.00
1-Mar	22	10031342 3631-0118P		8001	\$12.00	\$14,776.00
		REPLENISH				
1-Mar	47	MENT		9203	(\$10,000.00)	\$24,776.00
1-Mar	79	11149347 3562-0142PUS2		8007	\$20.00	\$24,756.00
1-Mar	81	11186868 3562-0142PUS3		8007	\$20.00	\$24,736.00
1-Mar	82	11059681 3562-0142PUS1		8007	\$60.00	\$24,676.00
1-Mar	83	11285317 3562-0142PUS4		8007	\$20.00	\$24,656.00
1-Mar	113	10853163 0941-0967PUS1		2202	\$25.00	\$24,631.00
1-Mar	134	11285315 2832-0287PUS1		8021	\$40.00	\$24,591.00
		1341				
1-Mar	252	2973239 0110T/STOKES		8503	\$15.00	\$24,576.00
1-Mar	292	11300334		8021	\$40.00	\$24,536.00
1-Mar	294	11284901 0445-0361PUS1		1051	\$130.00	\$24,406.00
1-Mar	298	10500701 0071-0593PUS1		1252	\$450.00	\$23,956.00
1-Mar	299	10500701 0071-0593PUS1		1801	\$790.00	\$23,166.00
1-Mar	344	29237512 4436-0108PUS1		8021	\$40.00	\$23,126.00

1-Mar	345	29237512 4436-0108PUS1	8021	\$40.00	\$23,086.00
1-Mar	354	10110274 0152-0594P	8021	\$40.00	\$23,046.00
1-Mar	369	5254363	8021	\$40.00	\$23,006.00
1-Mar	620	5421890 0020-3308P	8021	\$40.00	\$22,966.00
1-Mar	630	78296184 0038-0416T	7003	\$200.00	\$22,766.00
1-Mar	660	10538071 4705-0111PUS1	8021	\$40.00	\$22,726.00
1-Mar	682	78296184 0038-0416T	7004	\$300.00	\$22,426.00
1-Mar	773	78825590 2450-1232US1	7001	\$650.00	\$21,776.00
1-Mar	782	78825593 2033-	7001	\$325.00	\$21,451.00
1-Mar	789	78825602 2033-	7001	\$325.00	\$21,126.00
1-Mar	2010	78344322 4684-0106T	7003	\$200.00	\$20,926.00
2-Mar	1	10898263	1806	\$180.00	\$20,746.00
2-Mar	5	10559290	1643	\$100.00	\$20,646.00
2-Mar	6	10559290	1641	\$100.00	\$20,546.00
2-Mar	7	9764299 2565-221P	1201	\$84.00	\$20,462.00
2-Mar	8	10525413	9204	(\$100.00)	\$20,562.00
2-Mar	10	10525413	9204	(\$360.00)	\$20,922.00
2-Mar	10	10559290	1642	(\$400.00)	\$21,322.00
2-Mar	11	10559290	1643	(\$100.00)	\$21,422.00
2-Mar	18	11265271	8021	\$40.00	\$21,382.00
2-Mar	24	11274284 0698-0213PUS1	8007	\$60.00	\$21,322.00
2-Mar	25	29243322 0104-0541PUS1	8007	\$20.00	\$21,302.00
2-Mar	26	11190913 0941-0935PUS2	8007	\$20.00	\$21,282.00
2-Mar	29	29241656	8021	\$40.00	\$21,242.00
2-Mar	35	11186857 2019-0349PUS1	8007	\$40.00	\$21,202.00
2-Mar	36	11312696 0941-1463PUS1	8007	\$20.00	\$21,182.00
2-Mar	36	10565655 4596-0105PUS1	2617	\$65.00	\$21,117.00
2-Mar	50	10893492 2450-0761PUS1	2251	\$60.00	\$21,057.00
2-Mar	89	10773266 3722-0176P	1251	\$120.00	\$20,937.00
2-Mar	99	10665574 2185-0706P	1814	\$130.00	\$20,807.00
2-Mar	102	10535494 2936-0243PUS1	8021	\$40.00	\$20,767.00
2-Mar	113	10765939 3313-01104P	8021	\$40.00	\$20,727.00
2-Mar	124	4850912	8021	\$40.00	\$20,687.00
2-Mar	129	4708167 0037-0229M	8021	\$40.00	\$20,647.00
2-Mar	139	10486447 3552-0122P	1801	\$790.00	\$19,857.00
2-Mar	140	10486447 3552-0122P	1252	\$450.00	\$19,407.00
2-Mar	149	10476771 1217-0164P	1201	\$400.00	\$19,007.00
2-Mar	150	10476771 1217-0164P	1202	\$150.00	\$18,857.00
2-Mar	151	10476771 1217-0164P	1011	\$300.00	\$18,557.00
2-Mar	152	10476771 1217-0164P	1111	\$500.00	\$18,057.00
2-Mar	153	10476771 1217-0164P	1311	\$200.00	\$17,857.00
2-Mar	154	10476771 1217-0164P	1201	\$400.00	\$17,457.00
2-Mar	155	10476771 1217-0164P	1202	\$150.00	\$17,307.00
2-Mar	155	10701570 0994-0229P	1801	\$790.00	\$16,517.00
2-Mar	156	10476771 1217-0164P	1252	\$450.00	\$16,067.00
2-Mar	174	5209264	8021	\$40.00	\$16,027.00
2-Mar	257	5261466	8021	\$40.00	\$15,987.00
2-Mar	258	11269838 0465-1468PUS1	8021	\$40.00	\$15,947.00
2-Mar	490	11285352	8021	\$40.00	\$15,907.00
2-Mar	494	11266303 0234-0503PUS1	8021	\$40.00	\$15,867.00
2-Mar	516	11265086 0879-0659PUS1	8021	\$40.00	\$15,827.00
2-Mar	540	10539587 1807-0189PUS1	8021	\$40.00	\$15,787.00

2-Mar	607	29237520 4765-0104PUS1	8021	\$40.00	\$15,747.00
2-Mar	637	60700733 1380-0214PUS1	8021	\$40.00	\$15,707.00
2-Mar	831	78826780 2450-1235US1	7001	\$325.00	\$15,382.00
3-Mar	2	10559461	9204	(\$50.00)	\$15,432.00
3-Mar	2	10785983 1163-0496P	1252	\$450.00	\$14,982.00
3-Mar	5	10791845 3673-0170P	1201	\$200.00	\$14,782.00
3-Mar	6	10559252	9204	(\$300.00)	\$15,082.00
3-Mar	8	10534580	9204	(\$100.00)	\$15,182.00
3-Mar	8	10559191	9204	(\$750.00)	\$15,932.00
3-Mar	9	10559191	1681	\$250.00	\$15,682.00
3-Mar	64	11276501 1560-0389PUS2	1011	\$300.00	\$15,382.00
3-Mar	65	11276501 1560-0389PUS2	1111	\$500.00	\$14,882.00
3-Mar	66	11276501 1560-0389PUS2	1311	\$200.00	\$14,682.00
3-Mar	96	10901228 4299-156PUS1	1201	\$600.00	\$14,082.00
3-Mar	108	60728295	8021	\$40.00	\$14,042.00
3-Mar	126	10529542 3888-0109PUS1	8021	\$40.00	\$14,002.00
3-Mar	173	10537824 3765-0115PUS1	8021	\$40.00	\$13,962.00
3-Mar	299	10569907 4610-0104PUS1	1631	\$300.00	\$13,662.00
3-Mar	300	10569907 4610-0104PUS1	1633	\$200.00	\$13,462.00
3-Mar	301	10569907 4610-0104PUS1	1642	\$400.00	\$13,062.00
3-Mar	302	10569907 4610-0104PUS1	1617	\$130.00	\$12,932.00
3-Mar	303	10569907 4610-0104PUS1	1615	\$1,200.00	\$11,732.00
3-Mar	304	10569907 4610-0104PUS1	1614	\$1,000.00	\$10,732.00
3-Mar	482	11284891 1503-0182PUS1	8021	\$40.00	\$10,692.00
3-Mar	518	11296383 2832-0265PUS1	8021	\$40.00	\$10,652.00
3-Mar	830	11251879 4953-0110PUS1	8021	\$40.00	\$10,612.00
3-Mar	847	10531309	8021	\$40.00	\$10,572.00
3-Mar	950	75892842 3481-0101T	7003	\$200.00	\$10,372.00
6-Mar	1	9842763 0033-0718P	1251	\$120.00	\$10,252.00
6-Mar	3	10531919	9204	(\$200.00)	\$10,452.00
6-Mar	9	11114406 2750-240PUS2	1251	\$120.00	\$10,332.00
6-Mar	13	10524817	9204	(\$180.00)	\$10,512.00
6-Mar	19	10534411	9204	(\$100.00)	\$10,612.00
6-Mar	30	10532713	9204	(\$50.00)	\$10,662.00
6-Mar	32	10559129	9204	(\$360.00)	\$11,022.00
		REPLENISH			
6-Mar	39	MENT	9203	(\$10,000.00)	\$21,022.00
6-Mar	49	171540372 2450-1226M	8014	\$25.00	\$20,997.00
6-Mar	50	171540372 2450-1226M	8023	\$120.00	\$20,877.00
6-Mar	54	11289419 2832-0288PUS1	8021	\$40.00	\$20,837.00
6-Mar	67	10655798 28350141P	1801	\$790.00	\$20,047.00
6-Mar	99	10231242 2870-0213P	1463	\$70.00	\$19,977.00
6-Mar	99	29254913 L4069-1402PUS2	1012	\$200.00	\$19,777.00
6-Mar	100	29254913 L4069-1402PUS2	1112	\$100.00	\$19,677.00
6-Mar	101	29254913 L4069-1402PUS2	1312	\$130.00	\$19,547.00
6-Mar	107	5021421	8021	\$40.00	\$19,507.00
6-Mar	108	5932781	8021	\$40.00	\$19,467.00
6-Mar	109	5258382	8021	\$40.00	\$19,427.00
6-Mar	110	5128354	8021	\$40.00	\$19,387.00
6-Mar	137	10544676 4731-0118PUS1	8021	\$40.00	\$19,347.00
6-Mar	154	10221650 3868-0128P	1251	\$120.00	\$19,227.00
6-Mar	181	11289491 0465-1483PUS1	8021	\$40.00	\$19,187.00

6-Mar	238	11294405	8021	\$40.00	\$19,147.00
6-Mar	364	10569341 1217-0175PUS1	1631	\$300.00	\$18,847.00
6-Mar	365	10569341 1217-0175PUS1	1633	\$200.00	\$18,647.00
6-Mar	366	10569341 1217-0175PUS1	1642	\$400.00	\$18,247.00
6-Mar	367	10569341 1217-0175PUS1	1617	\$130.00	\$18,117.00
6-Mar	368	10569341 1217-0175PUS1	1615	\$50.00	\$18,067.00
6-Mar	369	10569341 1217-0175PUS1	1616	\$360.00	\$17,707.00
6-Mar	418	11235075	8021	\$40.00	\$17,667.00
6-Mar	446	60737745	8021	\$40.00	\$17,627.00
6-Mar	619	11258076 0655-0122PUS1	8021	\$40.00	\$17,587.00
6-Mar	1896	78355632 2033-0132T	7004	\$150.00	\$17,437.00
7-Mar	1	2857895 5300-0102L	7401	\$300.00	\$17,137.00
7-Mar	1	10655798 28350141P	1251	\$120.00	\$17,017.00
7-Mar	20	10540944	9204	(\$950.00)	\$17,967.00
<hr/>					
REPLENISH					
7-Mar	26	MENT	9203	(\$16,108.00)	\$34,075.00
7-Mar	35	11345286 0216-0497PUS2	1081	\$250.00	\$33,825.00
7-Mar	77	10652237 0104-0437P	2252	\$225.00	\$33,600.00
7-Mar	99	78454359 4790-0104US1	6002	\$100.00	\$33,500.00
7-Mar	113	10451741 0425-1054P	1464	\$130.00	\$33,370.00
7-Mar	114	9581594 1422-428P	1801	\$790.00	\$32,580.00
7-Mar	119	60659407 0446-0177PUS1	8007	\$60.00	\$32,520.00
7-Mar	155	10852184 0649-1156PUS1	8021	\$40.00	\$32,480.00
7-Mar	247	60778568 2750-1696PUS1	1005	\$200.00	\$32,280.00
7-Mar	300	10650929	8021	\$40.00	\$32,240.00
7-Mar	304	10110274	8021	\$40.00	\$32,200.00
7-Mar	307	10609503	8021	\$40.00	\$32,160.00
7-Mar	308	10677382	8021	\$40.00	\$32,120.00
7-Mar	309	9458024	8021	\$40.00	\$32,080.00
7-Mar	310	9300315	8021	\$40.00	\$32,040.00
7-Mar	311	8902725	8021	\$40.00	\$32,000.00
7-Mar	312	10609402	8021	\$40.00	\$31,960.00
7-Mar	313	10864544	8021	\$40.00	\$31,920.00
7-Mar	314	11208729	8021	\$40.00	\$31,880.00
7-Mar	327	11272758 0941-1397PUS1	8021	\$40.00	\$31,840.00
7-Mar	468	1035962	7205	\$100.00	\$31,740.00
7-Mar	469	1035962	7201	\$400.00	\$31,340.00
7-Mar	474	2336508	7205	\$100.00	\$31,240.00
7-Mar	483	2343587	7205	\$100.00	\$31,140.00
7-Mar	484	2343587	7208	\$200.00	\$30,940.00
7-Mar	607	11272712 0717-0544PUS1	8021	\$40.00	\$30,900.00
7-Mar	628	60764345	8021	\$40.00	\$30,860.00
7-Mar	694	10563103	8021	\$40.00	\$30,820.00
7-Mar	778	10979177 0641-0265PUS1	8021	\$40.00	\$30,780.00
7-Mar	1111	2327456 4144-0101T	7205	\$100.00	\$30,680.00
7-Mar	1117	2325637 2971-0103T	7205	\$100.00	\$30,580.00
7-Mar	1118	2325637 2971-0103T	7208	\$200.00	\$30,380.00
7-Mar	1858	2353422 4061-0103T	7205	\$100.00	\$30,280.00
7-Mar	1859	2353422 4061-0103T	7208	\$200.00	\$30,080.00
8-Mar	14	10446850 0229-0755P	1252	\$450.00	\$29,630.00
8-Mar	26	11345224 0951-0181PUS1	1203	(\$360.00)	\$29,990.00
8-Mar	38	10715863 4392-0144P	8021	\$40.00	\$29,950.00

8-Mar	55	1401131 3148-0109T	8521	\$40.00	\$29,910.00
8-Mar	64	9985430 2694-0136P	2252	\$225.00	\$29,685.00
8-Mar	71	29243322	8021	\$40.00	\$29,645.00
8-Mar	74	10496672 0104-0481PUS1	1251	\$120.00	\$29,525.00
8-Mar	78	10665532 1381-0302P	1252	\$450.00	\$29,075.00
8-Mar	80	10442920 3313-0977P	1201	\$600.00	\$28,475.00
8-Mar	82	10372796 0941-0676P	1252	\$450.00	\$28,025.00
8-Mar	109	10526014 0760-0345PUS1	8021	\$40.00	\$27,985.00
8-Mar	118	11367506	9204	(\$200.00)	\$28,185.00
		2010-			
8-Mar	158	60672878 0313PUS1/GMM	8007	\$20.00	\$28,165.00
		2010-			
8-Mar	159	60672863 0314PUS1/GMM	8007	\$20.00	\$28,145.00
8-Mar	199	6898875 5020-0101PCN1	8013	\$75.00	\$28,070.00
8-Mar	223	11299892	8021	\$40.00	\$28,030.00
		2010-			
8-Mar	228	60670647 0312PUS1/GMM	8007	\$20.00	\$28,010.00
8-Mar	328	78831261 5338-0105US1	7001	\$325.00	\$27,685.00
8-Mar	332	10879194	8021	\$40.00	\$27,645.00
8-Mar	334	78831264 5338-0103US1	7001	\$325.00	\$27,320.00
8-Mar	339	78831267 5338-0104US1	7001	\$325.00	\$26,995.00
8-Mar	351	78831277 5338-0101US1	7001	\$325.00	\$26,670.00
8-Mar	363	78831271 5338-0102US1	7001	\$325.00	\$26,345.00
8-Mar	544	11221784 2273-0131PUS1	8021	\$40.00	\$26,305.00
8-Mar	552	11281512 4954-0108PUS1	8021	\$40.00	\$26,265.00
8-Mar	575	11272756 0717-0543PUS1	8021	\$40.00	\$26,225.00
8-Mar	624	11216154 0941-1319PUS1	8021	\$40.00	\$26,185.00
8-Mar	761	10541219 1063-0106PUS1	8021	\$40.00	\$26,145.00
8-Mar	1139	2325557 L5645-01019	7205	\$300.00	\$25,845.00
8-Mar	1140	2325557 L5645-01019	7208	\$600.00	\$25,245.00
9-Mar	17	10541533 3782-0263PUS2	8021	\$40.00	\$25,205.00
9-Mar	26	11058199 0020-5272PUS3	1814	\$130.00	\$25,075.00
9-Mar	26	10533882	9204	(\$50.00)	\$25,125.00
9-Mar	27	11058199 0020-5272PUS3	1814	\$130.00	\$24,995.00
9-Mar	39	11058200 0020-5272PUS2	1814	\$130.00	\$24,865.00
9-Mar	40	11058200 0020-5272PUS2	1814	\$130.00	\$24,735.00
9-Mar	99	10918415 0786-1153	1252	\$450.00	\$24,285.00
9-Mar	328	11138381 4444-0183PUS1	8007	\$20.00	\$24,265.00
9-Mar	331	11207886 0941-1297PUS1	8007	\$20.00	\$24,245.00
9-Mar	451	29241657 4379-0185PUS1	8021	\$40.00	\$24,205.00
9-Mar	457	11294495	8021	\$40.00	\$24,165.00
9-Mar	475	10471551	8021	\$40.00	\$24,125.00
9-Mar	615	10516070	8021	\$40.00	\$24,085.00
9-Mar	932	29244278	8021	\$40.00	\$24,045.00
9-Mar	954	11318489 4898-0103PUS1	8021	\$40.00	\$24,005.00
10-Mar	1	9757471 3562-0112P	1202	\$300.00	\$23,705.00
10-Mar	2	9757471 3562-0112P	1203	\$360.00	\$23,345.00
10-Mar	11	11305713 2750-1622PUS2	8021	\$40.00	\$23,305.00
10-Mar	17	10170341 0425-0928P	1801	(\$790.00)	\$24,095.00
10-Mar	24	60608960 5998-0507PW02	8007	\$20.00	\$24,075.00
10-Mar	52	10536406 0397-0498USI	8021	\$40.00	\$24,035.00
10-Mar	80	10560582 0425-1233PUS1	1614	\$200.00	\$23,835.00
10-Mar	118	10228954 3893-0211P	8021	\$40.00	\$23,795.00
10-Mar	131	9889300 5012-0104PUS1	2401	\$250.00	\$23,545.00

10-Mar	132	9889300 5012-0104PUS1	2253	\$510.00	\$23,035.00
10-Mar	141	11284003 2832-0266PUS1	8021	\$40.00	\$22,995.00
10-Mar	150	10527581 0808-0350PUS1	8021	\$40.00	\$22,955.00
10-Mar	161	11241685 2750-2190PUS2	8021	\$40.00	\$22,915.00
10-Mar	274	11370867 0425-1180PUS2	1203	\$360.00	\$22,555.00
10-Mar	368	11305589 2750-1624PUS2	8021	\$40.00	\$22,515.00
10-Mar	470	11285315 2832-0287PUS1	8021	\$40.00	\$22,475.00
10-Mar	508	11283764 1630-0176PUS1	8021	\$40.00	\$22,435.00
10-Mar	591	6429102 4392-0124P	8021	\$40.00	\$22,395.00
10-Mar	592	6441403 4392-0127P	8021	\$40.00	\$22,355.00
13-Mar	1	10665532 1381-0302P	1253	\$570.00	\$21,785.00
13-Mar	1	10863337 4686-0112PUS1	1252	\$450.00	\$21,335.00
13-Mar	2	10952904 0630-2010PUS7	1806	\$180.00	\$21,155.00
13-Mar	3	10333070 0033-0855P	1814	(\$130.00)	\$21,285.00
13-Mar	16	11228987 2333-0129PUS1	1252	\$450.00	\$20,835.00
13-Mar	20	10539239	9204	(\$250.00)	\$21,085.00
13-Mar	24	10526014 0760-0345PUS1	1616	\$360.00	\$20,725.00
13-Mar	31	10535499 3100-	9204	(\$100.00)	\$20,825.00
13-Mar	238	78797406 0332EM1/STOKE +uuu-	8507	\$15.00	\$20,810.00
13-Mar	267	3040737 0293CA1/STOKE +uuu-	8503	\$15.00	\$20,795.00
13-Mar	362	2988458 0121CA1/STOKE	8503	\$15.00	\$20,780.00
13-Mar	394	60669374 3893-0241PUS1	8007	\$40.00	\$20,740.00
13-Mar	1806	2328380 4022-0107T	7205	\$100.00	\$20,640.00
13-Mar	1807	2328380 4022-0107T	7208	\$200.00	\$20,440.00
13-Mar	2258	2329436 1651-0121T	7205	\$100.00	\$20,340.00
13-Mar	2259	2329436 1651-0121T	7208	\$200.00	\$20,140.00
14-Mar	2	11272721 0630-2497PUS1	8021	\$40.00	\$20,100.00
14-Mar	3	10559290	1641	(\$100.00)	\$20,200.00
14-Mar	4	10559290	1633	(\$200.00)	\$20,400.00
14-Mar	6	10544454	9204	(\$500.00)	\$20,900.00
14-Mar	42	11263968 0649-1168PUS1	8021	\$40.00	\$20,860.00
14-Mar	50	11241685 2750-2190PUS2	1202	\$100.00	\$20,760.00
14-Mar	51	11241685 2750-2190PUS2	1051	\$130.00	\$20,630.00
14-Mar	105	11280238 0020-5442PUS1	1051	\$130.00	\$20,500.00
14-Mar	108	11111824 2185-0756PUS1	1252	\$450.00	\$20,050.00
14-Mar	109	11078410 2185-0752PUS1	1252	\$450.00	\$19,600.00
14-Mar	172	10551408 0760-0350PUS1	8021	\$40.00	\$19,560.00
14-Mar	272	60504990 3273-0179P	8021	\$40.00	\$19,520.00
14-Mar	294	10530521 3552-0127PUS1	8021	\$40.00	\$19,480.00
14-Mar	303	11318459 0941-1475PUS1	8021	\$40.00	\$19,440.00
14-Mar	320	11373126 2830-0204PUS1	1202	\$100.00	\$19,340.00
14-Mar	322	11220650	8021	\$40.00	\$19,300.00
14-Mar	351	11298691	8021	\$40.00	\$19,260.00
14-Mar	450	10536383 0283-0212PUS1	8021	\$40.00	\$19,220.00
14-Mar	674	11285208	8021	\$40.00	\$19,180.00
14-Mar	712	11285303 5266-0106PUS1	8021	\$40.00	\$19,140.00
14-Mar	714	6774410	8021	\$40.00	\$19,100.00
14-Mar	720	6720571 4392-0121P	8021	\$40.00	\$19,060.00
14-Mar	724	6504183	8021	\$40.00	\$19,020.00
14-Mar	727	6906323	8021	\$40.00	\$18,980.00
14-Mar	728	6675099	8021	\$40.00	\$18,940.00

14-Mar	736	76367981 4030-0117T	7003	\$200.00	\$18,740.00
14-Mar	742	78835941 2846-0373US1	7001	\$325.00	\$18,415.00
14-Mar	752	2336986 0971-0105T	7205	\$100.00	\$18,315.00
14-Mar	785	78380016 0071-0567T	7003	\$100.00	\$18,215.00
14-Mar	795	78835962 4299-0248US1	7001	\$325.00	\$17,890.00
14-Mar	800	11274294 +299-01400311	8021	\$40.00	\$17,850.00
14-Mar	1034	78450984 78450984 +299-014100311	7003	\$100.00	\$17,750.00
14-Mar	1055	78450985 78450985	7003	\$100.00	\$17,650.00
15-Mar	2	29238488 3552-0130PUS1	1462	(\$400.00)	\$18,050.00
15-Mar	2	10544673	9204	(\$250.00)	\$18,300.00
15-Mar	3	29238488 3552-0130PUS1	1464	\$130.00	\$18,170.00
15-Mar	15	10548569	9204	(\$180.00)	\$18,350.00
		REPLENISH			
15-Mar	24	MENT	9203	(\$12,870.00)	\$31,220.00
15-Mar	48	60663580 1056-0128PUS1	8007	\$40.00	\$31,180.00
15-Mar	57	2151512 4527-0102T	8521	\$40.00	\$31,140.00
15-Mar	113	60654948 3782-0304PUS1	8007	\$20.00	\$31,120.00
15-Mar	150	11297345 0941-1454PUS1	8021	\$40.00	\$31,080.00
15-Mar	168	11274329 0465-1467PUS1	8021	\$40.00	\$31,040.00
15-Mar	194	11318566 0941-1476PUS1	8021	\$40.00	\$31,000.00
15-Mar	199	60662795 2081-0121PUS1	8007	\$20.00	\$30,980.00
15-Mar	199	11292085 2832-0289PUS1	8021	\$40.00	\$30,940.00
15-Mar	215	11318490	8021	\$40.00	\$30,900.00
15-Mar	244	11220679 2870-0303PUS1	8021	\$40.00	\$30,860.00
15-Mar	421	10505784 0033-0949PUS1	8021	\$40.00	\$30,820.00
15-Mar	469	11283771 4106-0142PUS1	8021	\$40.00	\$30,780.00
15-Mar	639	11298710 1381-0326PUS1	8021	\$40.00	\$30,740.00
15-Mar	646	11290575 0941-1418PUS1	8021	\$40.00	\$30,700.00
15-Mar	649	11289385 0465-1485PUS1	8021	\$40.00	\$30,660.00
15-Mar	714	78411428 2846-0312US1	7003	\$100.00	\$30,560.00
15-Mar	740	78252896 3545-0131T	7003	\$100.00	\$30,460.00
15-Mar	804	11284894 0229-0905PUS1	8021	\$40.00	\$30,420.00
15-Mar	874	11283799 1259-0308PUS1	8021	\$40.00	\$30,380.00
15-Mar	891	11282613	8021	\$40.00	\$30,340.00
15-Mar	929	11328093 2832-0283PUS1	8021	\$40.00	\$30,300.00
15-Mar	947	11311163	8021	\$40.00	\$30,260.00
15-Mar	1200	11303918	8021	\$40.00	\$30,220.00
15-Mar	1204	60718727	8021	\$40.00	\$30,180.00
15-Mar	1209	11312373 1624-0140PUS1	8021	\$40.00	\$30,140.00
15-Mar	1220	10427904 4459-0135P	8021	\$40.00	\$30,100.00
15-Mar	1225	10543663 4552-0114PUS1	8021	\$40.00	\$30,060.00
15-Mar	1242	2366756 2450-1240US1	7205	\$100.00	\$29,960.00
15-Mar	1243	2366756 2450-1240US1	7208	\$200.00	\$29,760.00
15-Mar	1276	6664232 0020-4808P	8021	\$40.00	\$29,720.00
15-Mar	1357	11287399 2832-0280PUS1	8021	\$40.00	\$29,680.00
15-Mar	1423	11289461	8021	\$40.00	\$29,640.00
15-Mar	1427	11188091 4373-0114PUS2	8021	\$40.00	\$29,600.00
15-Mar	1458	10849240 3519-0147M	8021	\$40.00	\$29,560.00
15-Mar	1459	10480288 3519-0147M	8021	\$40.00	\$29,520.00
15-Mar	1460	6552191 3519-0147M	8021	\$40.00	\$29,480.00
15-Mar	1461	6599906 3519-0147M	8021	\$40.00	\$29,440.00

15-Mar	1462	6407088 3519-0147M	8021	\$40.00	\$29,400.00
15-Mar	1463	6780866 3519-0147M	8021	\$40.00	\$29,360.00
15-Mar	1464	10381473 0152-0631P	8021	\$40.00	\$29,320.00
15-Mar	1492	11289384 0465-1484PUS1	8021	\$40.00	\$29,280.00
15-Mar	1504	11290568 4790-0105PUS2	8021	\$40.00	\$29,240.00
15-Mar	1513	11287391 2832-0285PUS1	8021	\$40.00	\$29,200.00
16-Mar	2	11078658	9204	(\$1,140.00)	\$30,340.00
16-Mar	8	11264812 5234-0102PUS1	1204	\$400.00	\$29,940.00
16-Mar	14	10315464 160-99-011D1	1402	(\$500.00)	\$30,440.00
16-Mar	26	60269847 5998-0506PCN2	8007	\$20.00	\$30,420.00
16-Mar	31	9593945	9204	(\$300.00)	\$30,720.00
16-Mar	35	10820809 1173-1025PUS2	8021	\$40.00	\$30,680.00
16-Mar	37	11048685 1390-0106PUS2	1201	\$400.00	\$30,280.00
16-Mar	38	10443878	9204	(\$60.00)	\$30,340.00
16-Mar	38	11048685 1390-0106PUS2	1252	\$450.00	\$29,890.00
16-Mar	46	2382543 2292-0110T	8521	\$40.00	\$29,850.00
16-Mar	47	2382543 2292-0110T	8522	\$125.00	\$29,725.00
16-Mar	84	11276817 0020-5168PUS2	1011	\$300.00	\$29,425.00
16-Mar	85	11276817 0020-5168PUS2	1111	\$500.00	\$28,925.00
16-Mar	86	11276817 0020-5168PUS2	1311	\$200.00	\$28,725.00
16-Mar	88	10948162 2185-0736PUS1	1251	\$120.00	\$28,605.00
16-Mar	88	10879197 0229-0812PUS1	1201	\$200.00	\$28,405.00
16-Mar	89	10879197 0229-0812PUS1	1202	\$400.00	\$28,005.00
16-Mar	95	10645494 0020-5168P	1253	\$1,020.00	\$26,985.00
16-Mar	99	10142777 2185-0643P-SP	1251	\$120.00	\$26,865.00
16-Mar	100	10142777 2185-0643P-SP	1801	\$790.00	\$26,075.00
16-Mar	105	11290575 0941-1418PUS1	8021	\$40.00	\$26,035.00
16-Mar	117	10419751 0020-5129P	1252	\$450.00	\$25,585.00
16-Mar	126	6664232 0020-4808P	8021	\$40.00	\$25,545.00
16-Mar	539	11295479 0480-0167PUS1	8021	\$40.00	\$25,505.00
16-Mar	564	11269807 2832-0279PUS1	8021	\$40.00	\$25,465.00
16-Mar	568	11269807 28320279PUS1	8021	\$40.00	\$25,425.00
16-Mar	573	10560829	8021	\$40.00	\$25,385.00
16-Mar	604	78838106 5127-0104US1	7001	\$650.00	\$24,735.00
16-Mar	608	78838109 4661-0110US1	7001	\$650.00	\$24,085.00
16-Mar	665	10525412 0760-0344PUS1	8021	\$40.00	\$24,045.00
16-Mar	1150	78380014 0071-0568T	7004	\$150.00	\$23,895.00
16-Mar	1156	76190016 0071-415T	7004	\$150.00	\$23,745.00
16-Mar	1276	78838530 0630-2681US1	7001	\$325.00	\$23,420.00
16-Mar	1317	78838556 0630-2679US1	7001	\$325.00	\$23,095.00
16-Mar	1365	78838579 0630-2680US1	7001	\$325.00	\$22,770.00
16-Mar	1402	78838594 0630-2682US1	7001	\$325.00	\$22,445.00
17-Mar	1	9950718 1794-0143P	1201	\$200.00	\$22,245.00
17-Mar	2	10927497 5.43822E+11	1203	\$360.00	\$21,885.00
17-Mar	4	9979524 2224-0193P	1811	\$100.00	\$21,785.00
17-Mar	5	10872528	8021	\$40.00	\$21,745.00
17-Mar	36	10990481 0020-5322PUS1	1251	\$120.00	\$21,625.00
17-Mar	37	10990481 0020-5322PUS1	1801	\$790.00	\$20,835.00
17-Mar	42	11284845	9204	(\$525.00)	\$21,360.00
17-Mar	42	10049828 0445-0318P	1251	\$120.00	\$21,240.00
17-Mar	44	10566362	9204	(\$695.00)	\$21,935.00
17-Mar	45	9980916	1401	\$500.00	\$21,435.00

17-Mar	46	9980916	1253	\$1,020.00	\$20,415.00
17-Mar	104	60213346 0425-1028P S000-U200F0001	8007	\$20.00	\$20,395.00
17-Mar	293	10851107 AND OTHERS	8021	\$520.00	\$19,875.00
17-Mar	300	60669350 3893-0240PUS1	8007	\$40.00	\$19,835.00
17-Mar	466	78687705 3797-0108US1	7002	\$100.00	\$19,735.00
17-Mar	503	11330228 4106-0143PUS1	8021	\$40.00	\$19,695.00
17-Mar	581	78839198 5257-0105US1	7001	\$325.00	\$19,370.00
17-Mar	601	78317163 1312-0323T	7003	\$100.00	\$19,270.00
17-Mar	705	11297365 5145-0102PUS1	8021	\$40.00	\$19,230.00
17-Mar	1615	78380037 0071-0572T	7003	\$100.00	\$19,130.00
17-Mar	1621	78383387 0071-0581T	7003	\$100.00	\$19,030.00
20-Mar	1	9581594 1422-428P	1806	\$180.00	\$18,850.00
20-Mar	1	10927497 5.43822E+11	1203	(\$360.00)	\$19,210.00
20-Mar	2	10989508 4252-0109PUS1	1203	\$360.00	\$18,850.00
20-Mar	9	10529463	9204	(\$100.00)	\$18,950.00
20-Mar	11	10536016	9204	(\$65.00)	\$19,015.00
20-Mar	16	10559123	9204	(\$250.00)	\$19,265.00
20-Mar	22	10560582 0425-1233PUS1	1616	\$360.00	\$18,905.00
20-Mar	38	10894024 0941-0994PUS1	1806	\$180.00	\$18,725.00
		REPLENISH			
20-Mar	49	MENT	9203	(\$10,000.00)	\$28,725.00
20-Mar	140	11376698 5342-0101PUS1	1014	\$300.00	\$28,425.00
20-Mar	141	11376698 5342-0101PUS1	1114	\$500.00	\$27,925.00
20-Mar	142	11376698 5342-0101PUS1	1314	\$600.00	\$27,325.00
20-Mar	144	11297344	8021	\$40.00	\$27,285.00
20-Mar	150	78368089 1965-0146T	7003	\$100.00	\$27,185.00
20-Mar	277	11313940 0229-0909PUS1	8021	\$40.00	\$27,145.00
20-Mar	358	11311164 0505-1441PUS1	8021	\$40.00	\$27,105.00
20-Mar	612	2320173 0174-0139T	7205	\$100.00	\$27,005.00
20-Mar	613	2320173 0174-0139T	7208	\$200.00	\$26,805.00
20-Mar	614	2320173 0174-0139T	7206	\$100.00	\$26,705.00
20-Mar	1596	78203195 4030-0125T	7003	\$100.00	\$26,605.00
21-Mar	7	9711302 2950-0176P	1253	(\$1,020.00)	\$27,625.00
21-Mar	8	10521567	9204	(\$100.00)	\$27,725.00
21-Mar	10	10544832	9204	(\$490.00)	\$28,215.00
21-Mar	19	78383403 0071-0580T	7004	\$150.00	\$28,065.00
21-Mar	32	2331577 0721-0115T	7205	\$100.00	\$27,965.00
21-Mar	33	2331577 0721-0115T	7208	\$200.00	\$27,765.00
21-Mar	46	11327397 0941-1486PUS1	8007	\$40.00	\$27,725.00
21-Mar	64	10498220 4566-0105PUS1	8021	\$40.00	\$27,685.00
21-Mar	66	11272788	8021	\$40.00	\$27,645.00
21-Mar	70	11316733 2273-0134PUS1	8021	\$40.00	\$27,605.00
21-Mar	95	78841311 1651-0221US1	7001	\$325.00	\$27,280.00
21-Mar	143	10913458 0459-0746US2	1464	\$130.00	\$27,150.00
21-Mar	265	11298692 0445-0362PUS1	1051	\$130.00	\$27,020.00
21-Mar	274	10204053 0020-5035P	1255	\$2,160.00	\$24,860.00
21-Mar	283	11270453 2185-0781PUS1	1051	\$130.00	\$24,730.00
21-Mar	284	11270453 2185-0781PUS1	1251	\$120.00	\$24,610.00
21-Mar	286	10220022 2185-0659P	1814	\$130.00	\$24,480.00
21-Mar	287	10220022 2185-0659P	1253	\$1,020.00	\$23,460.00
21-Mar	350	78841487 0042-0543US1	7001	\$325.00	\$23,135.00



21-Mar	397	11297432 0941-1456PUS1	8021	\$40.00	\$23,095.00
21-Mar	407	78841543 2403-0119US1	7001	\$325.00	\$22,770.00
21-Mar	410	78841550 2846-0384US1 1209-	7001	\$325.00	\$22,445.00
21-Mar	416	60685535 0152PUS1/GMM	8007	\$20.00	\$22,425.00
21-Mar	430	11315251	8021	\$40.00	\$22,385.00
21-Mar	441	11293274 2743-0176PUS1	8021	\$40.00	\$22,345.00
21-Mar	452	10523689	8021	\$40.00	\$22,305.00
21-Mar	507	11299686	8021	\$40.00	\$22,265.00
21-Mar	508	11221913 2832-0256PUS1	8021	\$40.00	\$22,225.00
21-Mar	636	2330711 3385-0103T	7205	\$200.00	\$22,025.00
21-Mar	637	2330711 3385-0103T	7208	\$400.00	\$21,625.00
21-Mar	799	10563103 3893-0219PUS2	8021	\$40.00	\$21,585.00
21-Mar	804	11312524 2832-0296PUS1	8021	\$40.00	\$21,545.00
21-Mar	843	10541429 3765-0116PUS1	8021	\$40.00	\$21,505.00
21-Mar	1643	2398256 4781-0101T	7205	\$100.00	\$21,405.00
21-Mar	1644	2398256 4781-0101T	7208	\$200.00	\$21,205.00
22-Mar	6	6122843 0033-0608P	8013	\$50.00	\$21,155.00
22-Mar	11	11206735 2734-0104PUS2	8021	\$40.00	\$21,115.00
		REPLENISH			
22-Mar	29	MENT	9203	(\$12,090.00)	\$33,205.00
22-Mar	50	11371092 0630-1388PUS2	1204	\$400.00	\$32,805.00
22-Mar	123	10450137 0152-0588P	1252	\$450.00	\$32,355.00
22-Mar	148	10557186	8021	\$40.00	\$32,315.00
22-Mar	148	11384398	9204	(\$410.00)	\$32,725.00
22-Mar	224	10509024	8021	\$40.00	\$32,685.00
22-Mar	236	11277123 0230-0211PUS2	4011	\$75.00	\$32,610.00
22-Mar	237	11277123 0230-0211PUS2	2111	\$250.00	\$32,360.00
22-Mar	238	11277123 0230-0211PUS2	2311	\$100.00	\$32,260.00
22-Mar	254	78842425 0630-2686US1	7001	\$325.00	\$31,935.00
22-Mar	281	78842436 0630-2687US1	7001	\$325.00	\$31,610.00
22-Mar	310	78842452 0630-2685US1	7001	\$325.00	\$31,285.00
22-Mar	355	10557185 0641-0275PUS1	8021	\$40.00	\$31,245.00
22-Mar	633	2331577 0721-0115T	7205	\$100.00	\$31,145.00
22-Mar	634	2331577 0721-0115T	7208	\$200.00	\$30,945.00
22-Mar	727	78842613 4971-0112US1	7001	\$650.00	\$30,295.00
22-Mar	750	78842621 4971-0113US1	7001	\$325.00	\$29,970.00
23-Mar	40	11295507	8021	\$40.00	\$29,930.00
23-Mar	62	9735614	9204	(\$30.00)	\$29,960.00
23-Mar	93	11296423 0425-1234PUS1	8021	\$40.00	\$29,920.00
23-Mar	100	11298519	8021	\$40.00	\$29,880.00
23-Mar	106	11298518	8021	\$40.00	\$29,840.00
23-Mar	190	6855406 1155-0266P/ETP	8013	\$25.00	\$29,815.00
23-Mar	228	2357229 1651-0120T	7205	\$100.00	\$29,715.00
23-Mar	229	2357229 1651-0120T	7208	\$200.00	\$29,515.00
23-Mar	236	9555866 147-202P	1401	\$500.00	\$29,015.00
23-Mar	237	9555866 147-202P	1253	\$1,020.00	\$27,995.00
23-Mar	316	29245639 0649-1186PUS1	8021	\$40.00	\$27,955.00
23-Mar	349	10539123	8021	\$40.00	\$27,915.00
23-Mar	401	10536986	8021	\$40.00	\$27,875.00
23-Mar	545	11303913 1794-0174PUS1	8021	\$40.00	\$27,835.00
23-Mar	617	60712848	8021	\$40.00	\$27,795.00

23-Mar	1961	78844334 2364-0259US1	7001	\$325.00	\$27,470.00
24-Mar	1	10130342 0104-0396PO	1202	\$200.00	\$27,270.00
24-Mar	37	10344341	9204	(\$60.00)	\$27,330.00
24-Mar	40	60740275	8021	\$40.00	\$27,290.00
24-Mar	48	60740274	8021	\$40.00	\$27,250.00
24-Mar	53	60710607 0425-1211PUS1	8021	\$40.00	\$27,210.00
24-Mar	55	60714896 0425-1215PUS1	8021	\$40.00	\$27,170.00
24-Mar	56	60732133	8021	\$40.00	\$27,130.00
24-Mar	75	10480211 0033-0910P	1203	\$360.00	\$26,770.00
24-Mar	129	11386680 0879-0721PUS1	1201	\$200.00	\$26,570.00
24-Mar	169	60708386 5195-0105PUS1	8007	\$20.00	\$26,550.00
24-Mar	205	60213346 0425-1028P	8007	\$20.00	\$26,530.00
24-Mar	238	10539559 5000-0127PUS1	8021	\$40.00	\$26,490.00
24-Mar	317	11300449 5266-0109PUS1	8021	\$40.00	\$26,450.00
24-Mar	328	10311471 1422-0566P	1252	\$330.00	\$26,120.00
24-Mar	329	10311471 1422-0566P	1801	\$790.00	\$25,330.00
24-Mar	408	2335706 1473-0140T	7205	\$100.00	\$25,230.00
24-Mar	411	11345289	8021	\$40.00	\$25,190.00
24-Mar	463	11354077	8021	\$40.00	\$25,150.00
24-Mar	500	11302386 2832-0292PUS1	8021	\$40.00	\$25,110.00
24-Mar	511	11353002 0505-1465PUS1	8021	\$40.00	\$25,070.00
24-Mar	712	78844789 1912-0325US1	7001	\$325.00	\$24,745.00
24-Mar	716	78844793 5116-0102US1	7001	\$325.00	\$24,420.00
24-Mar	1350	2334483 2777-0115US1	7205	\$100.00	\$24,320.00
24-Mar	1625	78286317 0482-0109T	7004	\$150.00	\$24,170.00
24-Mar	1722	78286321 0482-0110T	7004	\$150.00	\$24,020.00

START BALANCE	SUM OF CHARGES	SUM OF REPLENISH	END BALANCE
\$18,458.00	\$80,141.00	\$85,703.00	\$24,020.00

Need Help? | [USPTO Home Page](#) | [Finance Online Shopping Page](#)